

RAČUN ZA FIZIČKA LICA

Erste osnovni račun i osnovni račun za osjetljivu grupu potrošača

Podižete sredstva sa svog računa i vršite plaćanja 24 sata dnevno i bez dolaska u banku.

Račun za plaćanja sa osnovnim uslugama

Ključne karakteristike:

- račun se ugovara u valuti EUR za domaća i strana lica, sa zakonitim boravkom
- preko ovog računa klijent može vršiti osnovne transakcije, odnosno uplate/isplate gotovine i bezgotovinska plaćanja u okviru nacionalnog platnog prometa u okviru Crne Gore
- klijent može imati otvoren samo jedan Račun za plaćanja sa osnovnim uslugama na teritoriji Crne Gore, što potvrđuje svojom pisanom izjavom
- po Računu za plaćanja sa osnovnim uslugama nije moguće ugovaranje dozvoljenog prekoračenja, odobrenje prećutnog prekoračenja, kreditne platne kartice, Erste kartice na rate, kao i realizacije transakcija u međunarodnom platnom prometu

Račun za plaćanja sa osnovnim uslugama za osjetljivu grupu potrošača

Ključne karakteristike:

- ovu vrstu računa mogu ugovoriti potrošači koji su korisnici jednog ili više prava prema zakonu kojim je uređena socijalna i dječija zaštita, što moraju obavezno dokumentovati dostavljanjem rješenja Centra za socijalni rad ili sl.
- nema naknada za realizaciju transakcija po ovom računu
- ostali uslovi su isti kao i kod Računa za plaćanja sa osnovnim uslugama

Dokumentacija za otvaranje Erste osnovnog računa

- Potpisana izjava da u drugim bankama nemate otvoren Osnovni račun
- Važeći identifikacioni dokument

Dokumentacija za otvaranje osnovnog računa za osjetljivu grupu potrošača

- Potpisana izjava da u drugim bankama nemate otvoren Osnovni račun za osjetljivu grupu potrošača
- Važeći identifikacioni dokument
- Ovu vrstu računa mogu ugovoriti potrošači koji su korisnici: minimalne zarade; najniže starosne, invalidske ili porodične penzije, penzije kojima se isplaćuje razlika do najnižeg iznosa, kao i srazmjerne penzije; novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (evidencija Zavoda za zapošljavanje Crne Gore); dodatka za djecu; materijalnog obezbjeđenja; lične invalidnine; dodatka za njegu i pomoć; naknade po osnovu osiguranja od nezaposlenosti

UZ RAČUN VAM NUDIMO PRISTUP
SLJEDEĆIM PROIZVODIMA

- Erste Mastercard debitna kartica
- mBanking - servis mobilnog bankarstva
- NetBanking - servis elektronskog bankarstva
- Erste info
- Trajni nalog
- Ugovorni trajni nalog



Erste Mastercard® debitna kartica

- Validnost kartice 4 godine
- 0% provizija na kupovine na POS terminalima u zemlji i inostranstvu
- Mogućnost aktivacije usluge SMS obavještenja i praćenje transakcija po kartici
- Mogućnost personalizacije dnevnog limita kartice
- Besplatno podizanje novca sa bankomata u okviru Erste grupe

mBanking - servis mobilnog bankarstva / NetBanking - servis elektronskog bankarstva

- Detaljan pregled stanja i prometa svih transakcionih, kreditnih i štednih računa i računa po kojima imate punomoć
- Pregled plaćanja u nacionalnom platnom prometu
- Ugovaranje trajnih naloga, naloga direktnog zaduženja i eUplatnice
- Ugovaranje aktivne štednje
- Mogućnost slanja poruka banci kroz elektronski obrazac
- Do 3 besplatna mTokena
- Mogućnost personalizacije ekrana
- "Slikaj i plati" - jedinstvena funkcionalnost pomoću koje u svega nekoliko sekundi možete platiti račun
- Niže cijene transakcija u nacionalnom platnom prometu

Erste info

- Mogućnost odabira jednog ili više kanala isporuke: SMS, Viber, e-mail
- Mogućnost slanja obavještenja na brojeve crnogorskih i inostranih operatera
- Mogućnost odabira perioda slanja obavještenja (0-24h, 08-22h) i jezika (CG, ENG)
- Mogućnost ugovaranja usluge za punomoćnike po računu
- Mogućnost definisanja iznosa transakcije iznad kojeg će se slati obavještenje o prilivu ili odlivu
- Erste info servis se ugovara putem NetBanking usluge ili podnošenjem Pristupnice na šalteru banke

Trajni nalog i Ugovorni trajni nalog

- Mogućnost automatskog plaćanja mjesečnih obaveza na vrijeme i bez potrebe za odlaskom u Banku
- Trajni nalog služi za prenos sredstava jednakog mjesečnog iznosa (npr. štednja, džeparac, rata za kredit ili osiguranje) gdje sami birate uslove plaćanja (račun korisnika, iznos plaćanja, vrijeme trajanja i dinamiku plaćanja)
- Ugovorni trajni nalog služi za plaćanje obaveza čiji se iznosi mogu razlikovati iz mjeseca u mjesec (npr. telekomunikacijske usluge, električna energija)



Otvaranje Osnovnog računa za osjetljivu grupu klijenata moguće je isključivo uz dostavljanje rješenja, potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza nadležnog organa kojim se potvrđuje ostvarivanje prava uređenih propisima kojima se uređuju rad, posredovanje pri zapošljavanju i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao i socijalna i dječja zaštita (npr. rješenje Centra za socijalni rad, rješenje Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, rješenje Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore ili drugi odgovarajući dokaz nadležnog organa).

Osjetljivu grupu klijenata, u smislu Zakona o uporedivosti naknada povezanih sa računima za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, čine korisnici:

- minimalne zarade;
- najniže starosne, invalidske ili porodične penzije;
- penzije kojima se isplaćuje razlika do najnižeg iznosa penzije;
- srazmjerne penzije;
- novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (lica evidentirana kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore);
- dodatka za djecu;
- materijalnog obezbjeđenja;
- lične invalidnine;
- dodatka za njegu i pomoć drugog lica;
- naknade po osnovu osiguranja od nezaposlenosti.

Klijent prije zaključivanja ugovora o Osnovnom računu ili Osnovnom računu za osjetljivu grupu klijenata potpisuje Izjavu o neposjedovanju drugog računa za plaćanje, kojom potvrđuje da kod druge banke nema otvoren račun koji obuhvata iste usluge. Osnovni račun sadrži sva obilježja definisana Zakonom o uporedivosti naknada povezanih sa računima za plaćanje potrošača, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.

Kontakti

V1_082026



info@erstebank.me

Arsenija Boljevića 2A 19991
81000 Podgorica

19991



www.erstebank.me